

WB GOLD - Raiffeisen Leasing

Zemlja:	BOSNA I HERCEGOVINA
Broj projekta:	57442
Poslovni sektor:	Finansijske institucije
Vrsta obavijesti:	PRIVATNA
Okolinska kategorija:	FI
Datum odobrenja:	28. jula 2026.
Status:	Odobren
Datum objave PSD-a na engleskom jeziku:	11. avgusta 2026. Prema članu 1.4.2 (iii) Direktive o pristupu informacijama: "Za projekte koje je odobrila uprava Banke, a za koje je Upravni odbor delegirao ovlaštenje za odobrenje, PSD se objavljuje na početku relevantnog perioda obavještanja o nepostojanju prigovora zemlji članici Banke u skladu sa članom 13 (iii) Sporazuma o osnivanju EBRD-a."

Opis projekta

Prioritetni neobezbijedeni zajam do 20 miliona eura koji će biti odobren RL-u u okviru Okvira za finansiranje duga povezanog sa zelenim rezultatima WB („WB GOLD“ ili „Program“).

Ciljevi projekta

Sredstva od investicije Banke bit će iskorištena za pružanje zakupnina malim i srednjim preduzećima ("MSP") i preduzećima srednje tržišne kapitalizacije u Bosni i Hercegovini, kao podrška njihovom širenju poslovanja i investicijama koje ispunjavaju uslove za tranziciju u zelenu ekonomiju ("GET"). Najmanje 50% ukupnih investicija bit će podobno za GET.

Utjecaj tranzicije

ETI: 60

Projekat doprinosi ciljevima GOLD-a, podržavajući konkurentnost i kvalitete zelene tranzicije. GOLD nastoji podsticati konkurentnost malih i srednjih preduzeća (i) povećanjem dostupnosti finansiranja; i (ii) podsticanjem inovacija u strategiji, proizvodima i procesima. Nadalje, projekat će podsticati zeleni kvalitet povećanjem investicija u tehnologije koje ispunjavaju uslove za GET od strane malih i srednjih preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije, te će time doprinijeti izgradnji ekonomije sa niskim udjelom ugljika i otporne na klimatske promjene.

Podaci o klijentu

RAIFFEISEN LEASING DOO SARAJEVO

Raiffeisen Leasing d.o.o. Sarajevo ("RL") je drugi najveći pružalac lizinga u BiH, s tržišnim udjelom od 26% u smislu ukupne aktive (zaključno s krajem 2025. godine). Glavna djelatnost RL-a je lizing vozila i opreme putem finansijskog i operativnog lizinga. Sjedište kompanije je u Sarajevu i posluje isključivo u BiH.

EBRD Finansiranje

EUR 20,000,000.00

Ukupna vrijednost projekta

EUR 20,000,000.00

Dodata vrijednosti

EBRD nudi inovativan instrument zelenog finansiranja koji uvodi podsticaje zasnovane na rezultatima kako bi se stimulisao finansijski sektor da poveća zeleno finansiranje za mala i srednja preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije na institucionalizovan način, istovremeno podržavajući opšte potrebe malih i srednjih preduzeća za finansiranjem. Dodatnost se postiže i neophodnim dugoročnim finansiranjem, koje nije dostupno iz komercijalnih izvora.

Sažetak o okolišu i društvu

Kategorija FI (ESP 2024). RL je postojeći klijent EBRD-a. Klijent trenutno ispunjava ključne zahtjeve EBRD-ovih Zahtjeva za životnu sredinu i društvo (ESR) 2, 4 i 9 u okviru svojih postojećih EBRD izloženosti. Podobni podprojekti će podržati finansiranje malih i srednjih preduzeća i vjerovatno će predstavljati nizak/srednji rizik za životnu sredinu i društveni (E&S) rizik. Glavni E&S rizici odnose se na potencijalne utjecaje finansiranih podprojekata i povezane rizike u lancu snabdijevanja. E&S dubinska analiza provedena je pregledom najnovijeg godišnjeg E&S izvještaja klijenta. E&S dubinska analiza utvrdila je da je sistem upravljanja okolišem i društvom klijenta materijalno srazmjeran riziku.

RL će na svojoj veb stranici održavati javno dostupne informacije o svojim ESG obavezama, inicijativama i pristupu upravljanju E&S rizicima, prema potrebi i u skladu sa važećim zahtjevima za objavljivanje.

Očekuje se da će RL održavati i, gdje je to potrebno, jačati svoj ESMS kako bi efikasno procjenjivao, upravljao i pratio E&S rizike i uticaje, u skladu sa ESR 2, 4 i 9. To uključuje usklađenost sa EBRD-ovom listom isključenja u oblasti E&S i relevantnim smjernicama EBRD-a za finansijske institucije.

Podzajmoprimci koje finansira klijent moraju se pridržavati važećih nacionalnih zakona o zaštiti životne sredine, socijalnim, zdravstvenim i sigurnosnim propisima, te zakonima o radu. RL će EBRD-u podnositi godišnje izvještaje o E&S o implementaciji ESMS-a, usklađenosti sa zahtjevima EBRD-a, rezultatima provjere podprojekata i svim materijalnim E&S incidentima.

Zelene procjene

Utvrđeno je da je projekat usklađen s Pariškim sporazumom na osnovu primjene EBRD-ovog pristupa usklađivanja s Pariškim sporazumom za indirektno finansirane investicije. Utvrđivanje usklađenosti zasniva se na primjeni stuba 1 (obaveza druge strane prema Pariškom sporazumu) i stuba 2 (filter podtransakcija). 50% EBRD finansiranja klasifikovano je kao zeleno finansiranje, jer podržava aktivnosti za postizanje ciljeva ublažavanja klimatskih promjena. Atribucija se vrši u skladu s metodologijom koja se koristi za određivanje atribucije zelenog finansiranja EBRD investicija.

Tehnička saradnja i grant

Projekat će biti podržan od strane donatora kroz Kompenzaciju zasnovanu na rezultatima ("RBC") do 300.000 EUR i paket tehničke saradnje ("TC"), s ključnim ciljevima podrške izvještavanju i verifikaciji isporuke GET udjela i pomoći RL-u i podzajmoprimcima u procjeni složenih ili velikih GET podobnih podprojekata za koje korisnici možda nemaju tehničke vještine i znanja. RBC i početna faza TC finansiraju se iz Specijalnog fonda dioničara EBRD-a ("SSF").

Kontakt informacije kompanije

Amila Dacic

amila.dacic@raiffeisengroup.ba

+387 33 213 816

<https://www.rlbh.ba/>

Zmaja od Bosne bb, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Posljednje ažuriranje PSD-a

11. avgusta 2026.

Razumijevanje tranzicije

Dalje informacije u vezi s pristupom EBRD-a mjerenju tranzicijskog učinka dostupne su [ovdje](#).

Poslovne mogućnosti

Za poslovne mogućnosti ili nabavku, molimo kontaktirajte preduzeće koje je klijent.

Za poslovne mogućnosti sa EBRD-om (koje nisu vezane za nabavku), molimo kontaktirajte:

Tel.: +44 20 7338 7168

E-pošta: projectenquiries@ebrd.com

Za projekte u državnom sektoru, molimo posjetite stranicu [EBRD Nabavke](#):

Tel.: +44 20 7338 6794

E-pošta: procurement@ebrd.com

Opći upiti

Konkretni upiti mogu se postaviti putem [Obrasca EBRD-a za upite](#).

Okolišna i socijalna politika (ESP)

[Okolišna i socijalna politika](#) i s njom vezani Provedbeni zahtjevi (PR) utvrđuju način na koji EBRD izvršava svoju obavezu promoviranja „okolišno zdravog i održivog razvoja“. Okolišna i socijalna politika i Provedbeni zahtjevi uključuju konkretne odredbe u skladu s kojima klijenti trebaju ispunjavati važeće odredbe domaćeg zakonodavstva u oblasti javnog informiranja i konsultacija, te uspostaviti mehanizam za ulaganje pritužbi s ciljem prijema i lakšeg rješavanja spornih pitanja i pritužbi zainteresiranih strana, a posebno onih koji se odnose na okolišni i socijalni aspekt učinka klijenta i projekta. Srazmjerno prirodi i obimu rizika i učinaka koje projekt može imati u oblasti socijalnih odnosa i zaštite okoliša, EBRD dodatno zahtijeva od svojih klijenata da, po potrebi, objavljuju informacije o rizicima i učinku koji proistječu iz projekata ili da provedu konstruktivne konsultacije sa zainteresiranim stranama, razmotre povratne informacije koje pritom dobiju i odgovore na njih.

Više informacija o praksi EBRD-a s tim u vezi navedeno je u [Okolišnoj i socijalnoj politici](#).

Integritet i usklađenost

Ured Glavnog službenika za usklađenost u EBRD-u (OCCO) promovira dobro upravljanje i osigurava primjenu najviših standarda integriteta u svim aktivnostima Banke u skladu s najboljom međunarodnom praksom. Dubinska analiza integriteta svih klijenata Banke provodi se s ciljem osiguranja da projekti ne predstavljaju neprihvatljiv rizik po integritet ili ugled Banke. Banka smatra kako je otkrivanje i rješavanje spornih pitanja u stadiju procjene i odobrenja projekta najefikasniji način na koji se može osigurati

integritet transakcija Banke. Ured Glavnog službenika za usklađenost ima ključnu ulogu u ovim zaštitnim mjerama, ali i pomaže u praćenju rizika po integritet u projektima poslije ulaganja.

Ured Glavnog službenika za usklađenost također je odgovoran za provođenje istrage u slučajevima navodne prijevare, korupcije i povrede dužnosti u projektima financiranim sredstvima EBRD-a. Svaka osoba, bilo da djeluje unutar ili izvan Banke, koja sumnja u postojanje prijevare ili korupcije, treba podnijeti pismenu prijavu Glavnom službeniku za usklađenost putem e-pošte na adresu compliance@ebrd.com. Ured Glavnog službenika za usklađenost obrađuje sve prijave s ciljem praćenja daljeg razvoja događaja. Razmatraju se sve prijave, uključujući i one koje su podnesene anonimno. Prijave mogu biti podnesene na bilo kojem jeziku Banke ili jeziku zemlje u kojoj Banka posluje. Sve informacije moraju biti podnesene u dobroj namjeri.

Politika pristupa informacijama (AIP)

Od stupanja na snagu 01. 01. 2020. godine, Politika pristupa informacijama utvrđuje način na koji EBRD objavljuje informacije i obavlja konsultacije sa zainteresiranim stranama s ciljem promoviranja bolje informiranosti i razumijevanja strategija, politika i operacija EBRD-a. Za informacije o tome koji su podaci dostupni na internet stranici EBRD-a, molimo posjetite stranicu [Politika pristupa informacijama](#).

Konkretni zahtjevi za informacijama mogu se podnijeti putem [Obrasca EBRD-a za upite](#).

Nezavisni mehanizam odgovornosti u realizaciji projekata (IPAM)

Ukoliko pokušaji da se socijalna, pitanja koja se odnose na zaštitu okoliša ili objavljivanje informacija riješe s klijentom ili Bankom ne uspiju (npr. putem mehanizma za rješavanje sporova s klijentima na nivou projekta ili u direktnom kontaktu s upravom Banke), pojedinci i organizacije mogu tražiti rješenje spornih pitanja putem EBRD-ovog Nezavisnog mehanizma odgovornosti u realizaciji projekata (IPAM).

Nezavisni mehanizam odgovornosti u realizaciji projekata provodi nezavisno ispitivanje pitanja vezanih za projekt za koja se smatra da su prouzrokovala (ili postoji vjerojatnoća da će prouzrokovati) štetu. Svrha Mehanizma jeste: podržati dijalog između zainteresiranih strana u projektu s ciljem rješavanja socijalnih, problema koji se odnose na zaštitu okoliša i objavljivanje informacija, utvrditi je li postupanje Banke bilo u skladu s njenom [Okolišnom i socijalnom politikom](#) ili konkretnim odredbama njene [Politike pristupa informacijama](#) koje se odnose na projekt, te, po potrebi, otkloniti sve postojeće neusklađenosti s navedenim politikama, istovremeno sprečavajući neusklađenost u postupanju Banke u budućnosti.

Molimo posjetite [internet stranicu Nezavisnog mehanizma odgovornosti u realizaciji projekata](#) kako biste saznali više o Mehanizmu i njegovom mandatu i dobili informacije o tome kako [podnijeti Zahtjev](#) za razmatranje, ili pak kontaktirajte Nezavisni mehanizam odgovornosti u realizaciji projekata putem adrese e-pošte ipam@ebrd.com za upute i dalje informacije o Mehanizmu i o podnošenju zahtjeva.